

Bible Reading Plan Spring Year 3

OVERVIEW

Congratulations on your decision to read the Bible! Bible Reading is one of the most enriching, time-tested pathways for growing in your relationship with God. New Hope's Bible Reading Plan will take you through the entire Bible in less than three years. This pace allows us to slow down, meditate, and be a plan that we can all work through together amidst the busyness of life.

HOW IT WORKS

We suggest that you begin with a moment of prayer, drawing yourself into an awareness of God's presence, asking God to guide you in your reading.

Read each passage, daily, if possible. Most people will read daily, however if necessary cover the chapters in the course of the week as it fits your schedule. Night Owl? Read the night before/for the next day.

Close in Prayer, thanking God and asking for help to live according to the truths of His Word.

TIPS AND SUGGESTIONS

- Try to find a quiet place and time that will regularly work for you.
- Be as consistent as possible. Missing a reading makes it easier to miss the next.
- A good Study Bible can be helpful for you in your Bible reading. We recommend the NIV Study Bible or NLT Life Application Bible.
- If you have study notes, use the following method: read the text, read the note, and then read the text again. This will help you stay focused on the text rather than on the study notes.
- Talk with others about your readings.
- Do not let hard-to-understand things distract you from the things you clearly understand. Act on what you understand; ask questions about what you don't.
- When (not "if," WHEN!) you miss a reading or fall behind, catch-up methods include: skipping missed chapters, skimming missed chapters, or making up the missed chapters over time. Don't let Satan discourage you from being strengthened by God's Word!

BIBLE JOURNALING

Focus: A verse that presents a truth with special relevance or significance to you.

Insight: Explanation of the passage, putting it in your own words. Keep in mind the overarching theme of the good news of Jesus, the Savior and King

Response: Your response to the reading, related to your Insight. If you believe the truth of your insight, what is your response to it? How will you live, see the world, feel, behave, act, or believe differently? Is the Holy Spirit guiding you to a specific:

- Sin to Confess
- Promise to Claim
- Attitude to Change
- Command to Obey
- Example to Follow
- Prayer to Pray
- Error to Avoid
- Truth to Believe
- Special Thanks

1-Mar	Esther 5-6
2-Mar	Revelation 19
3-Mar	Esther 7-8
4-Mar	Psalms 128
5-Mar	Esther 9-10
6-Mar	Job 1
7-Mar	Revelation 20
8-Mar	Job 2
9-Mar	Revelation 21
10-Mar	Job 3-4
11-Mar	Psalms 129
12-Mar	Job 5
13-Mar	Job 6
14-Mar	Revelation 22
15-Mar	Job 7
16-Mar	Proverbs 1
17-Mar	Job 8
18-Mar	Psalms 130
19-Mar	Job 9-10
20-Mar	Job 11
21-Mar	Proverbs 2
22-Mar	Job 12
23-Mar	Proverbs 3
24-Mar	Job 13
25-Mar	Psalms 131
26-Mar	Job 14
27-Mar	1 John 5
28-Mar	Proverbs 4
29-Mar	Job 15
30-Mar	Proverbs 5
31-Mar	Job 16
1-Apr	Psalms 132
2-Apr	Job 17-18
3-Apr	Job 19
4-Apr	Proverbs 6
5-Apr	Job 20
6-Apr	Proverbs 7
7-Apr	Job 21
8-Apr	Psalms 133
9-Apr	Job 22-23
10-Apr	Job 24
11-Apr	Proverbs 8
12-Apr	Job 25
13-Apr	Proverbs 9
14-Apr	Job 26
15-Apr	Psalms 134

16-Apr	Job 27-28
17-Apr	Job 29
18-Apr	Proverbs 10
19-Apr	Job 30
20-Apr	Proverbs 11
21-Apr	Job 31
22-Apr	Psalms 135
23-Apr	Job 32
24-Apr	Job 33-34
25-Apr	Proverbs 12
26-Apr	Job 35
27-Apr	Proverbs 13
28-Apr	Job 36
29-Apr	Psalms 136
30-Apr	Job 37
1-May	Job 38
2-May	Proverbs 14
3-May	Job 39-40
4-May	Proverbs 15
5-May	Job 41
6-May	Psalms 137
7-May	Job 42
8-May	Ezekiel 1-2
9-May	Proverbs 16
10-May	Ezekiel 3-4
11-May	Proverbs 17
12-May	Ezekiel 5
13-May	Psalms 138
14-May	Ezekiel 6
15-May	Ezekiel 7-8
16-May	Proverbs 18
17-May	Ezekiel 9-10
18-May	Proverbs 19
19-May	Ezekiel 11
20-May	Psalms 139
21-May	Ezekiel 12-13
22-May	Ezekiel 14-15
23-May	Proverbs 20
24-May	Ezekiel 16
25-May	Proverbs 21
26-May	Ezekiel 17
27-May	Psalms 140
28-May	Ezekiel 18-19
29-May	Ezekiel 20
30-May	Proverbs 22
31-May	Ezekiel 21-22